

Li Laus



**LAUS
DE
Francés MOURET**



Feri

Gabriéu BRUN
Felibre Majourau

LAUS
DE
FRANCÉS MOURET
(1924 – 2044)

Cigalo de la Patriò

Santo-Estello de Niço
Annado 2016

CIGALO DE LA PATRÌO

1881

Paul GAUSSEN (1845 – 1893)

1894

Gaston JOURDANNE (1858 – 1905)

1905

Marius BACQUIÉ-FONADE (1854 – 1910)

1911

Léopold VABRE (1864- 1936)

1936

Pierre CAUSSE (1883 – 1951)

1952

Gorges MARTIN (1905 – 1981)

1982

André DUPUIS (1924 – 2004)

2005

Francis MOURET (1924 – 2014)

2015

Gabriel BRUN (1951

**Gènto Rèino,
Segne Capoulié,
Car Counfraire,
Cars ami felibre,
Midamo e Messiés,
Dono Mouret, Messiés e famiho Mouret,**

Vous voudriéu dire lou grand bonur que lou Counsistòri m'an fa en m'elegissènt Majourau, titulàri de la cigalo de la Patriò. Pèr ieu es quicon de remirable que sarai pas lèst de dessóublida. Apounde que farai moun proun pèr pas deçaupre mi counfraire e pèr n'en èstre digne.

Ai agu la crespino d'èstre peirineja pèr tres peirin de trio, la Majouralo Mario-Nadalo Dupuis, assessor dòu Felibrige de Lengadò-Roussihoun, qu'es ma meirino tambèn de felibre mantenèire, e que m'a bèn ajuda dins ma caminado felibrencu au sen de nosto Mantenènço de Lengadò-Roussihoun.

Pièi lou jouine Majourau Valèri Bigaud qu'avèn sèmpre discuti e escambia emé simplecita, mai pas sènsò grand plasé, d'abord qu'es un ome forçò apassiouna, un felibre de la bono, coume se dis.

E moun peirin tresen : es musicaire, counferencié, istourian e que sabe ieu encaro, es lou dinami Majourau Michèu Benedeto qu'ai forçò estimo pèr éu, pèr sa sapiènci, soun enavans e soun gentun.

Gènto meirino e gènt peirin vous gramacie dòu founs de l'amo pèr tout lou bèu que m'avès pourgi.

Fau mi gramaci dì mai courau i Majourau qu'an vouta pèr ieu au Counsistòri de la Roco-Brou, vous gramacie de la fisanço vostro que me pourtas, e proumete que farai moun proun pèr pas vous deçaupre.

Acò di, coumprene e respète li decisioun de li qu'an pas vouta pèr ieu, mai de-segur qu'acò m'empachara pas de travaia coutrò em'éli.

Voudriéu apoundre tambèn que siéu mai qu'urous e fièr pèr la cigalo dòu Ventour qu'avès atribuï à moun ami Jan-Bernat Plantevin que bèn-astrugue dòu founs dòu cor.

MI DAVANCIÉ

PICHOT ISTOURI DE LA CIGALO DE LA PATRÌO E SOUN “ESCOURREGUDO NOUVIALO”

- La Cigalo de la Patrio es uno cigalo di mai lengadouciano, car fuguè pèr lou cop proumié, en 1881, espingoulado au vestoun de l'Alesen, journalisto, biblioutecàri, Pau Gausseen. Pau Gausseen nascu e mort en Alès (1845-1893) èro un gardés de la bono, nous a leissa manto uno obro pouëtico e tiatralo coume : “La fiero de Chambourigaud”, “La camisard”, “Li miràgi”, “La pèiro bavardo”, “La fiero de Sant Bartoumiéu”, “Camisos e Courdeliès”, pièi uno cansoun : “Estivenco” e acabara pèr “Rouland” qu'es un dramo en 4 ate.
- Après, en 1894, se venguè pausa sus l'avoucat, dòutour en dre, substit e Maire de Carcassouno Segne Gastoun Jourdanne. Gastoun Jourdanne (1858-1905) èro de Carcassouno fuguè tambèn membre de l'Acadèmi di Jo Flourau. Nous leissè uno obro chanudo, literari, istourico e geografico subre sa vilo de Carcassouno, un laus e un estudi subre lou revèti pouëti dis idiomo d'O, d'oubrage sus lou Felibrige emé L'evoulucioun felibrenco, Istòri dóu Felibrige, Bibliougrafio lengadouciano de l'Audo, Countribucioun au fòuclore de l'Audo e que sabe ieu encaro.
- À la despartido de lou d'aqui en 1905 la cigalo de la Patrio s'es envoulado de-vers Toulouso pèr ounoura Segne Marius Bacquié-Fonade. Nascu e mort à Toulouso (1854-1910). Bacquié-Fonade èro lou foundadou de l'Escolo Moundino e paire de manto uno acioun felibrenco mounte s'envestissié remirablamen. A forço coulaboura à manto uno revisto e journau d'O, daumage qu'a pas edita si precious estudi.
- La Cigalo de la Patrio nous revèn à Cournelian d'Eraud pèr destinguí Leoupold Vabre, medecin e l'un di foundadou de la Cigalo Lengadouciano, erian en 1911. Leoupold Vabre, nascu e mort à Cournelian (1864-1936), editè “Lous cants d'uno cigalo, (emé letro pourtissoun de Frederi Mistral) e “La festo des troubadours bezierencs”.
- Pièi, ounourara en 1936 lou pitre de Segne Pèire Causse viticultour à

Mount-Pelié. Pèire Causse nascu e mort à Mount-Pelié (1883-1951), restavo au Mas di Felibre ounte faturavo si vigno, nous leissè, dins soun parla lengadoucian, pouèmo, proso e cansoun emé : “Vers la terra, Centenàri dau Cardinal de Cabrières, Cansous dau pople, Jan se marida, Nadaus lengadoucian, Janetoun, La campana, La vendemia, Sus la grand routa, Ma gleiseta ansindo que manto uno autre cansoun.

- En 1952, encaro mai proche de moun païs d'Aigo-Morto, la Cigalo de la Patriò s'es pausado sus lou pitre lengadoucian dóu Nimesen Jòrgi Martin, foundadou de la soucieta felibrenco “La Jouvènço Nimesenco” (1923), pièi la soucieta literàri “La Tour Magno” (1930). Jòrgi Martin nascu à Nime, mort à Mount-Pelié (1905-1981) vai nous leissa uno obro pouëtico e en proso mai la maje part sara estampado en lengo de la Republico e uno pichoto partido en prouvençau coume : “Dins li carriero au tèms passa” e “L'amelié de Nime”.

- En 1982 s'envoulè, gaire luen de Nime, pèr se pausa sus la vèsto de velout negre dóu Bouiarguié Andriéu Dupuis. Andriéu Dupuis nascu à Lioun, plantara caviho à Bouiargue enjusquo sa despartido, (1924-2004), èro un ome óusservable, saberu, courtés e di mai estima d'en tòuti.

Aqui noun pode cita aqueste ome de trio sènsò escriéure quàuqui rego un pau mai chanudo sus éu, noun evoucarai sa drudo e remirabilo vido proufeciounalo, just assajarai de parla de si passioun, de l'amour qu'avié pèr soun païs e l'amour qu'avié pèr li siéu. Lou Counsistòri l'elegiguè Majourau à la Santo-Estello de 1982 que se débanè dins aquesto bello vilo de Niço, resoun de mai pèr n'en parla.

Andriéu Dupuis (1924-2004) espeliguè dins uno famiho felibrenco, paire e maire èron felibre, d'efèt a sèmpre charra lou prouvençau emé li siéu. Aquest amour de la lengo lou fara rescountra li pouèto e gardian li mai grand de Camargo coume Folcò De Baroncelli, Jousè D'Arbaud, Bernat De Montaut-Manse, e, pau à cha pau s'apassiuonara d'aquesto vido pouëtico e gardiano. À sege an fai lou gardianou encò dóu Marqués, i'avié pas meiouro escolo que la d'aqui pèr pousqué liga sa fe de Roussatino e de Bouvino e soun amour pèr la literaturo prouvençalo camarguenco. Es dins aquesto memo fe de Bouvino que trevara de gènt

qu'an sachu marca soun tèms coume Ubert Iounet, Founfona Guilherme, li Reinaud, li Lescot, Loustau e uno moulounado de gènt apassiounant.

Se plasié de dire : “La Camargo es lou retra d'un ideau de vido, de bèuta, de valour que ié soun assoucia. Bandiguès-lèi pèr li besoun de l'interès endustriaul e veirés s'esvali la maje part dóu tourisme liga à la Camargo”.

Moussu Andriéu Dupuis avié uno amiracioun prefoundo pèr la plumo encantarello de l'uno di mai grando pouëtesso dóu Miejour Farfantello



alias Enrieto Dibon, e quand la d'aqui, à l'autouno de sa vido, venguè avuglo es Segne Dupuis que ié legissié sis obro en ié baiant, à la demando de Farfantello, soun vejaire d'ome de letro. Ome de letro que nous leissè uno obro literari de trio ounte n'acampè un vintenau de pouëmo e raconte camarguen d'un tèms esvali dins “La Cabano dis Estang” e de que dire de soun pouëmo “La preguiero gardiano” qu'escriví en 1989 e que çai-souto vaqui :

LA PREGUIERO GARDIANO

1

De la palun ma voues t'apello,
Segnour que m'as fa coume siéu
Dins moun amo vanegarello,
Ai garda cregnènço de Diéu.

2

Ai pas toujour canta ta glòri,
Souvènti-fes t'ai renega,
Counèsses bèn moun espelòri,
Mèstre, sout ta lèi fau plega.

3

Souto ma cabano de sagno,
Ai, pas fa que prega ti Sant,
Siéu peginous, ai la malagno,
De viéure coume un sacrifiant.

4

Se m'es arriba pèr sansouiro
De béure un pau mai que se dèu,
Perdouno à l'amo pecadouiro,
D'un gardianas de daladèu.

5

Mai d'un cop, ai manca la messo,
Que deviéu courseja li biòu,
Ne m'en gardo ges d'amaresso,
Toustèms aparo moun oustau.

6

Fai que la grand porto azurencó,
De toun cèu bado largamen,
Davans moun amo camarguençó,
Quand mourirai, Segnour, amen.



LOU MAJOURAU Andriéu DUPUIS
Sieisen CAPITÀNI de la NACIOUN GARDIANO
(1990/2004)

Dins aquest pouèmo, lou Majourau a vougu temounia, que mau-grat qu'un gardian es siegue un "pau-parlo" o siegue un "gulaire", un ome dur à l'obro, mai un pau "sóuvage", que pòu sembla un pau bestiàri mai amant la fèsto. es tambèn e sobre-tout un ome au grand cor, bon, generous e que sa Fe de Bouvino, fin finalo, lou raprocho de sa Fe en Diéu.

Andrié Dupuis partejo tambèn uno gènto e founso amista emé Riqueto e Enri Aubanèu, li rescontre e li vihado soun enflouri d'aneidoto de bouvino que s'acabon en felibrejado.

Si gràndi couneissènço, soun amour de l'obro bèn coumplido fara d'éu un eicelènt archivaire de l'Antico Counfrarié de Sant Jòrgi. Pèr li mémi resoun sara un grand Capitàni de la Nacioun Gardiano, cita de-longo en eisèmple crese que pode dire que devendra lou Capitàni referissènt pèr li que lou van sucedi.

En aparaire di mai afouga voudè sa vido touto à l'aparamen e

l'espandimen de nostro idendita camarguenco, mai sa fierta proumiero èro bèn la de sa famiho que i'adusié tout lou bounur qu'un ome poudié espera de la vido.

Sa gènto mouié Margarido ié vai douna quatre enfant, Brunoun l'einat, Marc lou segound, Francés lou tresen e enfin la chato tant désirado Oudilo Alis.

Oudilo Alis, que, lou pode tourna dire, fuguè noumado Rèino dóu Felibrige pèr la Grando Laureato di Jo Flourau Oudilo Riò, à la Santo-Estello de Nime de 1990. Lou paire, mai tambèn lou Majourau qu'èro, fuguè forçò pertouca de la recouneissènço felibrenco voudado à sa cadeto.

Vaqui ! Es subre aquésti darrié mot adreissa au Majourau Capitàni Andriéu Dupuis qu'acabe mi lausenjo e que reprene l'istouri de la Cigalo de la Patriò.

- En 2005 aquesto meravihouso cigalo s'envoulè en Avignoun pèr ounoura lou merite de Francés Mouret Cabiscòu de l'escolo Capouliero dóu Flourege que beilejè 33 an de tèms. Fuguè tambèn, 24 an de tèms lou souto-Sendi de Prouvènço. Dono Mouret m'a di, un jour, touto la fierta de soun ome pèr aquesto Cigalo de la Patriò, pamens lou Majourau Mouret èro un grand saberu i diplomo multiple. Tout acò pèr dire, famiho Mouret, qu'aquesto Cigalo de la Patriò, qu'aro sus moun pitre s'es pausado, es uno bello cigalo e que ma vido touto ié farai ounour.

Adounc vaqui lou Laus de Francés MOURET (1924 – 2014) titulàri de la Cigalo de la Patriò de 2005 à 2014 : Fiéu d'un musicaire de mestié, vióulounisto de trio à l'opéra d'Avignoun e tambèn coumpousitor. L'enfant Francés grandira au coustat embelinaire de la musico classico e trevara li chalant de soun grand peirenau qu'èro capelié, au 20 carriero di Marchand, ounte vai s'inculca d'uno vido urbano diversificado que ié baiara lou goust di gènt d'uno ciéuta boulegadisso. Amo aquesto toco emé lou mounde e apren de lis ama. Bono-di si grand meirau, que charravon de-longo lou prouvençau, mau-grat que quitavon de charra sa parladuro davans éu, s'embugara tambèn d'aquesto culturo prouvençalo

au cant embelinaire de nostro bello lengo e la gardara sa vido touto. Li gènt i'avien mes “Francés dóu Roucas”, car enfant avié coustumo de barrula de-longo proche la Roco di Dom, entendès “Le Rocher des Doms”.

Coume nous lou dis tant poulidamen sa gènto mouié Genevivo, Francés Mouret avié dous amour : Avignoun e Saut, avié coustumo de passa l'ivèr encò si gènt e l'estiéu encò si grand. Passavo dounc tóuti si vacanço escoulàri à Saut, vilajoun de la Vau-Cluso, sus lou pendis dóu Ventour e lou planestèu d'Aubioun, anciano capitalo dóu Coumtat dóu meme noum. Parié coume s'èro nascu dins lou village cuneissié tout lou mounde e s'es amistousa emé tóuti. Sa passioun dóu tiatre ié fara founda uno assouciacioun que i'a mes “Lou Fougau de la Jouino Nesco de Saut”, ounte ié jougavon de pastouralo, de pèço de tiatre en lengo e cantavon de Nouvè de Saboly. La troupo se desplaçavo d'en tóuti li village à l'entour. Dono Mouret se remèmbro qu'èro estado lou vèire jouga, alor qu'èron meme pas enca marida. Segne Mouret quitè lou tiatre de Saut, pèr leissa soun beileja à-n-un ami, quouro fuguè moubilisa pèr la guerro, mai a sèmpre treva lis oupera.

Après agué davera un bacheleirat literàri, faguè sis estudi de dre à la Faculta de Mount-Pelié, n'en sourtiguè emé sa licènci e dous diplomo d'estudi superior de Dre publi e d'Ecounoumio Poulitico. Sa tèsi de doutourat en dre èro sus lis Estat Generau dins lou Coumtat Venessin à la vèio de la Revoulucioun Franceso. Sis estudi lou menèron dins lou mestié d'avoucat, 47 an de tems, e devenguè un flame aparaire di dre de l'ome, forço presa e reconueigu. Bastounié de l'Ordre dis Avoucat, fuguè tambèn ensignaire à l'Escolo Naciounalo de Dre e de Proucuro dis Avoua e au Cèntre de Fourmacioun Proufessionu dis Avouat à la Cour d'Apèu de Nime. Fuguè destengui, pèr sa flamo carriero, Chivalié de l'Ordre Naciounau dóu Merite au titre dóu Menistre de la Justiço, e tambèn Chivalié dans l'Ordre di Paumo Academicò.

Fasié partido de l'Acadèmi de la Vau-Cluso, qu'es uno soucieta sabènto creado en 1801, restè academician de noumròus annado e n'èro soun decan.

Sa pouplarita e soun engajamen faran que beilejè manto uno assouciacioun loucalo d'Avignoun, n'en devenguè meme “Lou President de l'Unioun di President Avignounen”.

Grand espourtiéu, jouguè au foute-balo au clube de baloun de Saut de la Vau-Cluso e n'en devenguè tambèn soun capitàni, i'agantara bono renoumado e acabara sa carriero espourtivo dins li veteran. Fuguè, aussi, souto-Presidènt dóu Clube Ipi de Saut, ounte se fasié courre subre-tout de cousso de chivau atala.

Se maridè emé Genevivo e aguèron douz drole, Felip l'einat e Vincèns lou cadet. Felip endraiara sa vido proufeciounalo dins li piado de soun paire, presentara sa tèsi à Nime e à l'ouro d'aro es avoucat en Avignoun. Inculca d'aquesto culturo prouvençalo vai founda l'assouciacioun Parlaren en Avignoun, vai edita un buletin, à sa debuto e pèr espargna li frèrs d'afranquimen fara lou pedoun pèr lou distribuï. Vincèns, éu, a persegui l'obro de soun grand en reprenènt lou negòci de capelié que ié leguè sa grand après la despartido de soun espous. La capelarié au 20 carriero di Marchand es couneigudo dins la Franço touto, fuguè classado Mounumen Istouri de Franço, sa façado en bos e soun decor interieur de l'estile Louïs lou Segen, toujour parié despié sa creacioun en 1860.

Sara si Bèlli-Gènt, Oudeto e Andriéu Tartanson, felibre tóuti douz, que ié faran descurbi lou Felibrige. Segne Andriéu Tartanson nascu à Fourcauquié (1905 – 1999) restavo en Avignoun, èro avoucat tambèn e presidènt d'ounour de Parlaren en Avignoun. Mèstre en Gai Sabé nous leissè uno obro d'un desenau d'oubrage. En 1959 lou manteneire Mouret accoumpagnara soun bèu-paire en Arle e assistara à sa proumiero Santo-Estello. Pièi à la Santo-Estello d'Avignoun de 1964 rescountrara Moussu e Madamo Feuilla que lou faran rintra au Felibrige. En 1972 Francés Mouret s'encarto au Felibrige souto lou numerò 8960.

D'aqui intrè au Flourege, fuguè elegi souto-Cabiscòu, pièi Cabiscòu en 1981 e n'en restè au beileja 33 an de tèms. Bono-di soun engajamen felibren e soun enavans pourtara daut l'Escolo Capouliero dins lou respèt de l'èime mistralen.

En 1983, à la Santo-Estello d'Espalioun en Aveiroun, souto lou Capoulierat de Pau Rous lou counsistòri felibren ié decerniguè lou diplomo de Mèstre d'Obro.

En 2005 à la Santo-Estello d'Iero dins Var, souto lou Capoulierat de Pèire Fabre, Francés Mouret presenta au majouralat pèr tres peirin de trio, Carle Roure, Roubert Rousset e Jan-Marc Courbet, sara elegi

Majourau dóu Felibrige titulàri de la Cigalo de la Patrio. Lou Majourau Francés Mouret sara forço pertouca de l'ounour que lou counsistòri felibren ié fai. Pourtara aquesto Cigalo d'Or emé grando fierta, se fasié bon dire qu'aqueste grand diplomo de Majourau, que demié tóuti si noumbrous diplomo qu'avié pouscu davera èro lou d'aqui que n'en èro lou mai fier.

Vaqui çai-souto lou counvit qu'avié manda à si counvida.

Vaqui ço que disié, en aquéu tèms, dóu Felibrige :



**LOU FLOUREGE
E LOU COUMITAT D'OUNOUR**

Soun urous de vous counvida
A LA COUMUNO D'AVIGNOUN
Salo di Fèsto
Lou dissata 13 de Mai
à 3 ouro dóu tantost

Onute EN Péire FABRE
Capoulié dóu Felibrige
Espigoulara
Au Bastounié Francés MOURET
La Cigalo de la Patrio

Dins l'amista e
souto la présidéncie de
Dona Marie Josée ROIG
Conse d'Avignoun
Ancian Menistre

Se poudra turta lou got
En fin de zozomamia

*Mai tout-d'un-cop, tau qu'un rideu de tiatru
Que s'escavarto, avau à l'avalido,
Dóu ribeirés e lis autre e li colo,
Tout vai en s'aclatant, pér desparèisse
Davans un couloussoun clapas de tourre
Que lou soulèu couchant enfisco e pinto
De resplendour réialo e purpureno.
Es Avignoun e lou Palais di Papo !
Avignoun ! Avignoun sus sa grand Roc !
Avignoun, la galoio campaniero
Q'uno apriès l'autro en l'èr aussò li pounoch
De si clouchié clavela d'embourigo ;
Avignoun la fiholo de sant Péire,
que dins sou port n'a vist la barço à l'ancre
E n'a pourta li clau à sa centuro
De merlet ; Avignoun, la gento vilò
Que lou mistrau estroupo emal descoufjo
E que, de tant qu'a vist lusi la glòri,
N'a counserva que l'inchaïènçon d'elo !*

F. Mistral « Lou Pouèmo dóu Roso »

« Lou Felibrige es uno filousoufio e un ideau de vido. Mai la vido es en coustanto evouliciou. Es uno règlo generalo que s'aplico en tóuti lis assouciacioun e mouvamen. Lou Felibrige noun i'escapo e ié fau s'asata i necessita dóu mounde e viéure emé soun tèms, mai sènso renega sis óurigino, soun passat, si principe, soun ideau, parteja pér de generacioun. Lou miracle santestelen tiro au camin despièi 1854 e sa durado de vido es uno provo de sa vitalita mai o mens grando segound li circoustànci. De tout segur lis elegi nouvelàri soun de bon besoun e porton sang nou emé sis idèio e soun esperiènci terradourenc. Aquelo

mescladisso a un efèt pousitiéu. Noun pode n'en dire mai à l'ouro d'aro. Mai de tout biais après li manifestacioun ufanouso de 2004, lou Felibrige se dèu de regarda davans dins uno perspeitivo de judice, d'avisamen e de tenesoun pèr la defenso de la lengo, de la culturo e de l'identita nostro dins la vertadiero draio Mistralenco. »

Aquesto pensado dóu Felibrige dóu Majourau nouvelàri Francés Mouret, i'a younge an d'acò, se raprocho de la miéuno, "jouine" Majourau emé moun sang nou, mis idèio e moun viscu terradouren, e m'ajudo pèr teni bon l'empento dins ma caminado felibrent, e dins l'espèr d'adurre ma pèiro à la mount-joio dóu Felibrige.

Lou Majourau Mouret nous leissè pas d'obro literàri, mai èro lou capredatour de la revisto "Lou Flouregian" qu'enflourissié de bèus article.

Voudriéu gramacia, dóu founs dóu cor, sa gènto véuso Dono Genevivo Mouret, si bràvi drole Felip e Vincèns Mouret pèr soun gentun, pèr sa tant gènto espitalita e pèr lis entre-signé tant precious qu'an pres lou tèms de me trasmetre emé forço avenènço. Voudriéu tambèn faire lou sarramen, à-n-aquesto famiho, de sèmpre faire ounour à-n-aquesto Cigalo de la Patriò que despièi 1881 s'es toujour pausado sus lou pitre d'ilùstri davancié e lou Majourau Francés Mouret n'èro pas lou mendre.

Vous gramacie,

Majourau Gabriéu Brun,
Cigalo de la Patriò,
Sendi de Lengadò-Roussihoun
Camin dóu Grand Courbiero
30220 Aigo-Morto
felibrige.languedocroussillon@orange.fr
www.felibrige-languedoc.fr

Niço lou 15 de mai de 2016